

# Odiyifo Obadia Nhoma

## *Edom Atemmu Ho Nkomhye*

<sup>1</sup> Anisoadehu a AWURADE Nyankopon daa no adi faa Edom asase ho kyere Obadia ni:  
Yeate asem a efi AWURADE nkyen.

Wɔsoma a ɔnanmusini bi kɔɔ aman so kɔkae se,  
“Monsore na momma yenkɔko ntia Edom.”

<sup>2</sup> AWURADE ka kyere Edom se:  
“Hwε, mebre wo ase.

Mεye wo ketewa wɔ aman no mu,  
na wɔabu wo animtiaa.

<sup>3</sup> Wayε ahantan adaada wo ho,  
Wo a wote abotan ntokuru mu  
na woayε w'atenee wɔ mmerɔw so,  
na woka kyere wo ho se,  
'Hena na obetumi ayi me asi fam?'

<sup>4</sup> Sε wutu kɔ wim sε akɔre,\*  
na woyle wo berebuw wɔ nsoromma ntam mpo  
a,  
ho na meba abεtwe wo advira fam.”

Senea AWURADE se ni.

<sup>5</sup> “Sε akorɔmfo ba wo so,  
anaa adwowtwafo ba wo so anadwo a,

---

\* <sup>1:4</sup> ɔkɔre. Anomaa a obu ne ho sε ɔhene na ɔwɔ ahooðen a otumi de tu kɔ akyirikyiri na otumi hu ade kann nso. (5 Mose 28.49; Yes 40.31; Yer 4.13; 49.22; Hes 17.3).

atoyerenkym bən na εrento wo?

Na wɔrennwia wo nneεma dodow a wɔpε  
ana?

Sε bobe abatewfo ba wo so a,  
εnyε bobe aba kakraa bi pε na wobegyaw  
ama wo ana?

<sup>6</sup> Na wo Esau de, wobewia w'ademude  
a wode asie na wɔayε wo dosodoso.

<sup>7</sup> Wɔn a wo ne wɔn wɔ nkabom nyinaa  
bedi wo huammɔ.

Wɔn a w'adwene yε wo sε  
wo ne wɔn te asomdwoe mu no  
bedaadaa wo adi wo so,  
wɔn a wodi w'aduan no asum wo afiri,  
nanso, wunhui.

<sup>8</sup> "Saa da no," AWURADE na ose,  
"Merensεe anyansafo a wɔwɔ Edom ana,  
mmarima a wɔte aseμ ase  
a wɔwɔ Esau mmeρwɔ so ana?

<sup>9</sup> Teman<sup>†</sup> w'akofo bεbε hu  
ne obiara a ɔwɔ Esau bepɔw so no,  
wobetwitwa mo atɔre mo ase.

<sup>10</sup> Esiane basabasayε a woyε tiaa wo nua Yakob  
no nti

aniwu bεka wo,  
na wobεsεe wo koraa.

<sup>11</sup> Da a wugyinnaa ntentenso hwεε no haa,  
maa ananafo faa n'ahonyade koe

na ahɔho hyεn ne kurow apon mu,  
na wɔbɔcɔ Yerusalem so ntonto no,

<sup>†</sup> **1:9 Teman:** Teman kyεrε Edom nyinaa sεnea Yeremia ka wɔ 49,7, 20. Teman nkyerease yε "anafo." Saa din yi tumi yε Edom a εyε anafo asase. Ebinom nso kyεrε Teman ase se Tawilan a εda borɔfokwansin abiεsa wɔ Petra apuei fam.

- na wote se wɔn mu baako.
- 12** Anka εnse se wubu wo nua animtiaa  
           bere a cɔc asiane mu,  
       anaa se wudi ahurusi wɔ Yudafo so  
           bere a cɔc cɔc mu,  
       na mpo wohoahoa wo ho  
           bere a wɔwɔ ahohia mu no.
- 13** Anka εnse se wode nsrabɔ  
           hyen me nkurofo kurow apon no mu  
       wɔ wɔn amanehunuda,  
       anka εnse sɛ woserew wɔ bere a  
           wawɔwɔ mu.
- Afei nso anka εnse se  
       wode wo nsa to wɔn ahode so gye  
           wɔ bere a wɔwɔ amanehunu mu.
- 14** Anka εnse se wotew wɔn nkwantan so  
           kunkum n'aguanfo  
       Na wuyi wɔn a aka no ma  
           wɔ wɔn amanehunuda no mu.
- 15** "AWURADE da no abεŋ  
           ama amanaman nyinaa.  
       Na hwe, Edom, senea woyεε no  
           saa ara na wɔbεyε wo.  
       Wo nneyεε besan abegu w'apampam.
- 16** Senea mononom nsã wɔ me bepɔw kronkron  
           so no,  
       saa ara na amanaman no nyinaa bεkɔ so anom,  
           saa ara na εbεkɔ so da biara  
           na wɔbεyε te se nea wonni hɔ.
- 17** Na ogye bεba Sion bepɔw so  
           na εbεyε kronkronbea,  
       na Yakob nsa  
           besan aka n'agyapade.
- 18** Yakob bεyε ogya

na Yosef ayε ogyatannaa;  
 Esau bεyε adehunu bi  
 na wɔde no bεto ogya so ahyew no a  
 obiara renka wɔ Esau ase.”  
 Nea AWURADE se ni.

- <sup>19</sup> Nkurofo a wofi Negeb no  
 bεtena Esau mmeƿow so,  
 Na wɔn a wofi nkoko no ase no,  
 bεfa Filisti asase no,  
 na wɔbεfa Efraim ne Samaria mfuw atena so,  
 na Benyamin nso afa Gilead.
- <sup>20</sup> Nnipakuw yi a wɔyε Israelfo a wotwaa wɔn  
 asu kɔɔ Kanaan no  
 bεfa Kanaan asase no akosi Sarefat;  
 na Yerusalemfo a wotwaa wɔn asu a  
 wɔte Safarad no bεfa Negeb nkurow no adi  
 so.
- <sup>21</sup> Agyefo bεkɔ Sion bεrɔw so,  
 akodi Edom mmeƿow no so.  
 Na ahenni no bεyε AWURADE de!

**Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma  
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™  
Twi: Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma  
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™ (Bible)**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: Akuapem Twi (Twi)

Dialect: Akuapem

Translation by: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: "The original work by Biblica, Inc. is available for free at [www.biblica.com](http://www.biblica.com) and [open.bible](http://open.bible)."

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Open Akuapem Twi Contemporary Bible™

Copyright © 1996, 2020 by Biblica, Inc.

"Biblica" is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/contact-us>.

Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on

any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-04-09

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022  
db9c1a75-e6f7-5999-979b-02f8eb612f40